

2021 Lenaneo naha la ho ruta le matlafaditsweng: Grade 12 – Kotara 1: SESOTHO PUO YA BOBEDI YA TLATSETSO

KOTARA 1 (45 matsatsi)	Beke 1 27 - 29 Pher. (3 matsatsi)	Beke 2 01 - 05 Hlak. (5 matsatsi)	Beke 3 08 - 12 Hlak. (5 matsatsi)	Beke 4 15 - 19 Hlak. (5 matsatsi)	Beke 5 22 - 26 Hlak. (5 matsatsi)	Beke 6 01 - 05 Hlaku. (5 matsatsi)	Beke 7 08 - 12 Hlaku. (5 matsatsi)	Beke 8 15 - 19 Hlaku. (5 matsatsi)	Beke 9 22 - 26 Hlaku. (4 matsatsi)	Beke 10 29 - 31 Hlaku. (3 matsatsi)
SLKT Dihlooho	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Kwahollo ya puo le melao (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Kwahollo ya puo le melao (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 hora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Kwahollo ya puo le melao (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 hora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Kwahollo ya puo le melao (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Kwahollo ya puo le melao (1 hora.)
Dihlooho/ bokgoni le makgabana	Matlafatso ya mosebetsi wa kereiti 11 Tekanyetso ya baithuti ka bo bona ya seo ba se tsebang , puisano ka teko ya seo ba se tsebang Tlhahiso ya baithuti ho sehlopha. Puisano ka makgetha a sengolwa/ koranta kapa atikile ya makasini. Tlhahiso ya sengolwa. Teko ya seo ba se tsebang (Baseline test)	Ho bala le ho boha Kgutsufatso Ho bala ka botebo hwa ditema tse kgutswane sebakeng sa kgutsufatso le hon ka dinoutsu: Tema ya tlhahisoleseding (Mohlala:tema ya tlhaloso) Kgutsufatso e bonolo ya dintlha tse bohlokwa, ho tlhahisa ntsha le mohopolo, Ho bala/ho boha ka bolokolohi/ tlhahiso ya porojeke ya ho bala.	Ho mamela le ho bua Ho mamela sebakeng sa tlhahiso leseding le kutlwisiso: Ho ruta makgetha a ho mamela sebakeng sa tlhahiso leseding le kutlwisiso. Mosebetsi. Ho ngola le ho nehelana Moqoqo wa tlhaloso. Tsepamisa mohopolo ho: :Mokgwa yah o ngola: Ho rala Mokgwaritso, Ho lekola hape, ho ntsha	Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo Dingolwa (Mofuta o le mong): Pale/Terama/ Pale kgutshwe/ Dithothokiso Tlhahiso ya dingolwa Tebisa maikutlo ho : Makgetha le puisano ya tshebediso a ona.	Ho mamela le ho bua Ho bua ha semmuso le ho nehelana: Ho fana ka raporoto e kgutshwane Ho hlhahisa maikutlo ka sehlooho se o ho buisanwang ka sona ka sehlopheng Ho ngola le ho nehelana Tema e telele ya kgokahano: Ho ngola raporoto e kgutshwane Tsepamisa mohopolo ho:	Ho bala le ho boha Ho bala ka botebo ha ditema tse kgutswane tse ngolletseng ho balwa kutlwisiso boemong ba lentsewe: Ruta tlotlontswe e bontshang maikutlo le ho fana ka raporoto. Tema e bontshang maikutlo/ mohopolo Bontsha le ho hlalosa maikutlo/ mohopolo wa mongodi.	Ho bala le ho boha Ho bua hoo e seng ha semmuso: Puisano, Makgetha a sengolwa se ithutilweng Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e kgutshwanet: Ho tlatsa foromo/papatso. posekarete/ karete ya memo Ho ngola kgutsufatso Ho ngola di noutso ka dipolelo tse felletseng. Ho	Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo Dingolwa (Mofuta o le MONG): Pale/Terama/ Palekgutshwe/ Dithothokiso Latella kgolo ya baphetwa ho palekgutshwe / Puisano ka makgetha a thothokiso Ho bala sengolwa sebakeng sa kutlwisiso	Ho mamela le ho bua Ho mamela sebakeng sa kananelo: Ho mamela ditema tse fapakaneng mohl. Pina/mantswe a pina. Puisano KAPA Ho pheta moqoqo: Poroeke yah o bala e ntshetswang pele. Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e kgutshwane:pou setara/folayara mohl.ha nyolla mokotla ya ditjhelete.	BEKE YA POELLETSO KOTARENG KA NNGWE Ho bala le ho boha Tema tse bohawang Ho bala ka botebo ditema ke kenyelletsa mofuta e mengatame le ditema tse bohawang: Ho hlhahisa makgetha a ditema tse bohawang Ho boha le ho buisanana ka mofuta e fapakaneng ya ditema tse bohawang Mohl.



		<p>Kwahollo le popeho ya puo</p> <p>Dibopeho tsa dipolelo (Moetsi- ketso- moetsuwa), mahlalosi, tshbediso ya kgatehe le jwale Tlotlontswe hot shwa ditemeng tse badilweng.</p>	<p>diphoso le ho nehelana.</p> <p>Tema ya kwahollo ya puo le melao (Sheba 3.3)</p>	<p>Ho bala le ho buisana ka sengolwa.</p> <p>Kwahollo le melao ya puo</p> <p>Hlahisa maikutlo (emotions): Kgethi le mahlalosi (poeletso)</p> <p>Tlotlontswe: Popeho ya kgethi le mahlalosi</p>	<p>Tsela ya ho ngola: Ho rala, Mokgwaritso, Ho sheba hape, Ho ntsha diphoso, Ho nehelana.</p> <p>Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Hlalosa maikutlo/ mohopolo wa hao.</p> <p>Tema ena e ka tsamaellana le mookotaba wa tema e sebediseditsweng ho mamela.</p> <p>Kwahollo le melao ya puo</p> <p>Matshwao a puo mmui le puopehelo Boetsi le boetsuwa</p> <p>Mohokedi Tlotlontswe: e sebedisitsweng temeng e badilweng</p> <p>Poeletso ya kwahollo puo ho sebediswa dingolwa tsa baithuti.</p>	<p>ngola kgutsufatso: kgutsufatso ya tema ka dintlha.</p> <p>Tsepamisa mohopolo ho::</p> <p>Tsela ya ho ngola: Ho rala, Mokgwaritso, Poeletso, Ho ntsha diphoso, Ho nehelana.</p> <p>Kwahollo le melao ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Kwahollo le melao ya puo</p> <p>Matshwao a puo</p> <p>Mmui le puopehelo</p> <p>Mabitso</p> <p>Maemedi</p> <p>Poeletso ya kwahollo puo ho sebediswa dingolwa tsa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe e tshhebetsong</p>	<p>Tsepamisa maikutlo ho tsela ya ho ngola:</p> <p>Moralo/Mokgwaritso</p> <p>Poeletso</p> <p>Ho ntsha diphoso</p> <p>Ho nehelana.</p> <p>Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Kerafo, ditshwan tsho, dinepe, tema e kgutswane ya kgokahano</p> <p>Kwahollo le melao ya puo</p> <p>Maetsi</p> <p>Mahlalosi le mabitso – poeletso e tswang ho se badilweng le se ngotsweng.</p> <p>Makgatehe</p> <p>Tlhaloso ya moelelo wa maetsi, mahlalosi le mabitso tshhebetsong.</p> <p>Poeletso ya kwahollo puo ho tswa dingolweng tsa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe tshhebetsong</p>
Tsebo e hlokalalang	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Tsebo ya moqoqo wa phetelo</p>	<p>Bokgoni ba ho kgutsufatso</p> <p>Tsebo ya melao le popeho ya puo</p>	<p>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</p> <p>Tsebo ya moqoqo tlhaloso</p>	<p>Bokgoni ba ho balla kutlwisiso</p> <p>Bokgoni ba ho bala le ho ananela dingolwa</p>	<p>Bokgoni ba ho bua le ho nehelana</p> <p>Tsebo ya ho ngola raporoto/pehelo/ tlaleho</p>	<p>Bokgoni ba ho bala</p> <p>Tsebo ya popeho le melao ya puo</p>	<p>Bokgoni ba ho bua le ho mamela</p> <p>Bokgoni ba ho tlatsa foromo/ ho ngola papatso/ posekarete/ karete ya memo</p>	<p>Bokgoni ba ho balla kutlwisiso</p> <p>Bokgoni bah o bala le ho ananela dingolwa</p>	<p>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</p> <p>Tsebo ya ho ngola pousetara/ folayara</p>	<p>Tsebo ya ho bala le ho boha ditema tse bohuwang</p> <p>Tsebo ya popeho le melao ya puo</p>

				Tsebo ya melao le popeho ya puo			Bokgoni ba ho ngola kgutsufatso	Tsebo ya melao le popeho ya puo			
Resources (other than textbook) to enhance learning											
Tekanyetso	Tekanyets o e seng ya semmuso: Poeletso	.Tlhahiso ya moithuti mmoho .Ho ngola moqoqo phetelo/thaloso	.Ho ngola kgutsufatso .Mosebetsi wa poeletso ya melao le popeho ya puo	.Mosebetsi ya ho mamella kutlwisiso .Ho ngola moqoqo thaloso	.Mosebetsi wa ho balla kutlwisiso .Mosebetsi wa dingolwa .Poeletso ya melao le popeho ya puo	.Ho ngola raporoto/pehelo/tlaleho .Ho bua le ho nehelana ha semmuso	.Mosebetsi wa ho bala .Poeletso ya melao le popeho ya puo	.Puisano .Ho tlatsa foromo/papatso/posokarete/karete ya memo .Ho ngola kgutsufatso	.Mosebetsi wa ho balla kutlwisiso .Mosebetsi wa dingolwa .Poeletso ya popeho le melao ya puo	.Mosebetsiwa ho mamela/pheta pale .Ho rala pousetara/foley ara	.Mosebetsi wa ho hlalosa tema e bohawang .Poeletso ya popeho le melao ya puo
	SBA Tekanyets o ya semmuso					MOSEBETSI 1 (25) Molomo: Puisano (10-30 metsotso sehlopha ka seng kapa phaphusi)		MOSEBETSI 2 (25) Molomo: Ho mamella kutlwisiso (45 metsotso)		Mosebets 3 (40) Teko 1 Puo tshhebetsong Tema kutlwisiso (30) [Porosa (24) le tema e bohawang (6)] Kgutsufatso (10) (1hr. 10 mets..)	



2021 Lenane la ho ruta la naha le matlafaditsweng: Kereiti 12 – Kotara 2: Sesotho Puo ya Bobedi ya Tlatsetso

Kotara 2 (51 matsatsi)	Kotara 1 13 - 16 Mmesa (4 matsatsi)	Kotara 2 19 - 23 Mmesa (5 matsatsi)	Kotara 3 26 - 30 Mmesa (3 matsatsi)	Kotara 4 03 - 07 Mmesa (5 days)	Kotara 5 10 - 14 Motsh (5 matsatsi)	Kotara 6 17 - 21 Motsh (5 matsatsi)	Kotara 7 24 - 28 Motsh (5 matsatsi)	Kotara 8 31 Mo - 04Phup (5 matsatsi)	Kotara 9 07 - 11 Phup (5 matsatsi)	Kotara 10 14 - 18 Phup (4 matsatsi)	Kotara 11 21 - 25 Phup (5 matsatsi)	
SKLT Dihlooho	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Dibopeho le melao ya puo (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 hihora.) Dibopeho le melao ya puo (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Dibopeho le melao ya puo (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Dibopeho le melao ya puo (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Dibopeho le melao ya puo (1 hora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)
Dihlooho/bokgoni le makgabane	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho bua hoo e seng ha semmuso: Ho fana ka ditaelo kapa ditshupiso. (mohl. tsela ya bese.) ka dihlopha kapa ka bo mong</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema e kgutshwane wa kgokahano:</p> <p>Ngola ditaelo kapa ditshupiso mohl. Ho fihla sebakeng se itseng o sebedisa bese.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Ho bala ho tebileng ha tema e kgutswane e ngolletswe kutlwisiso boemong ba polelo le seratswana: Bala mehlala ya ditaelo kapa ditshupiso.</p> <p>Dingolwa</p> <p>(Mofuta o le MONG): Pale/Terama/p alekgutshwe/ diithohokiso</p> <p>Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Popeho le melao ya puo</p> <p>Poeletso</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Puo le nehelano ya semmuso: Puisano ya semmuso</p> <p>Puisano hodima sehlooho le hon ka karolo puisanong ya semmuso</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema e telele ya kgokahano: Ngola puo e hlophisitsweng.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <p>Tsela ya tshebetso: Ho rala Mokgwaritso</p> <p>Poeletso</p>	<p>Bo bala le ho boha</p> <p>Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswa mohl. ho hlalosa le ho buisana ka kwahollopuo mohl. Makgathe, kgethi</p> <p>Dingolwa</p> <p>(Mofuta o le MONG): Pale/Terama/p alekgutshwane/ Dithothokiso</p> <p>Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Popeho le melao ya puo</p> <p>Tsela ya ho ngola: Ho</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela sebakeng sa kutlwisiso: - Ho mamella tlhahisoledin g e itseng Mohl.papatso e mamelwang kapa puisano Ho buisana hoo e seng ha se mmuso hodima makgathe a tema e bohawang.</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema e kgutswane ya kgokahano: Ngola papatso/ posekarete</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola: Ho</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Ho bala sebakeng sa kutlwisiso: Ho bala le ho hlalosa makgetha a mohl. Ditema tse bohawang: dikhathunu/dikh omiki/dividio tsa dikhomiki</p> <p>Dingolwa</p> <p>(Mofuta o le MONG): Pale/terama/ palekgutshwe/ dithothokiso</p> <p>Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Popeho le melao ya puo</p> <p>Tsela ya ho ngola</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho bua le ho nehelana ha semmuso: bonketsisane hodima melaetsa e badilweng dingolweng</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane/e telele: Sebedisa dingolwa e le motheo wa ho ngola bukatsatsi kapa lengolo la semmuso</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Ho balla kutlwisiso : Kgodiso ya tlotlontswa le tshebediso ya puo dingolweng : Dingolwa</p> <p>(Mofuta o le MONG): Pale/Terama/ Palekgutshwe/ Dithothokiso</p> <p>Ho bala sengolwa sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Popeho le melao ya puo</p> <p>Poeletso ya melao le dibopeho tsa puo</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho balla hodimo ka maikemisetsa : Hoballa hodimo o tebisitse maikutlo hodima boikuhlwaatso ,qapodiso le sehlo Mohl. Lengolo la semmuso le ngotsweng ke wena, baithuti ba bang kapa batho ba bang</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e telele Ngola lengolo la semmuso / kopo/ tletlebo matshidiso/ memo /</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Ho bala / boha ho ekeditsweng ka bolokolohi :Ho balla kananelo :Ho bala mehlala ya mangolo a semmuso kapa dingolwa .</p> <p>Dingolwa</p> <p>Ho bala dingolwa sebakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Popeho le melao ya puo</p> <p>Poeletso ya dibopeho le melao ya puo</p> <p>Temoho e hlokolosi ya</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela sebakeng sa Listening for interaction: Listen and present e.g. short messages/ instructions / announcements</p> <p>Ho bua hoo e seng ha semmuso:</p> <p>Conversation, e.g. the old and new ways of communication</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema e kgutswane ya kgokahano :Poeletso ya</p>	

2021 Lenaneo la ho ruta le matlafaditsweng : Sesotho Puo ya Bobedi ya Tlatsetso:Kereiti 12



	Ho rala, Mokgwaritso Poeletso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Makopanyi taelo Maemedi Mahokedi a bontshang lebeka (mohl. Hoba,ka lebaka le, hobane le nako (mohl. Ka mora, pele) Poeletso ya kgethi Tlotlontswe tshebetsong	Ho hlaola diphoso, Ho nehelana Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshbediso ya puo Makgethi Mosebetsi ya bukantswe Poeletso ya kwahollo puo ho sebediswa dingolwa tsa baithuti Tlotlontswe tshebetsong	rala,mokgwaritso,poeletso, Ho ntsha diphoso,ho nehelana Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshbediso ya puo Popeho le melao ya Dikapolelo le dipolelo Mmui le puopheho Poeletso ya kwahollopuo ho ipapisitswe le dingolwa tsa baithuti Tlotlontswe tshebetsong.	Ho rala, Mokgwaritso, Poeletso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Popeho ya tema le makgetha a puo (sheba 3.3)	Temoho e hlokolosi ya tshbediso ya puo Ho hlwaya le ho matlafatsa melao le dibopeho tse fapakaneng tsa puo . Tlotlontswe tshebetsong	diteboho tebohele Tebisa maikutlo ho : Tsela yah o ngola , ho rala,mokgwaritso,poeletso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Tema ya popeho le makgetha a puo (Sheba 3.3)	tshebediso ya puo Kgokahano ya moetsi, moetsua, ketso, sehlekisi, kgethi,leamanyi Tatallano ya mantswe Tlotlontswe tshebetsong	makgetha a ho ngola molaetsa o mokgutswane mohl.imeile Tebisa maikutlo ho : Tsela yah o ngola :horala ,mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Tema ya popeho le makgetha a puo (Sheba 3.3)	
Tsebo e hlokalang	Bokgoni ba ho mamela le ho bua Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana :Tsebo ya ditaelo le ditshupiso	Bokgoni ba ho bala le ho boha Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ho bua le ho nehelana Bokgoni ba ho ngola puo e hlophisitsweng	Bokgoni ba ho bala le ho boha Bokgoni ba ho balla tshkatsheko ya sengolwa Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho bua Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana : Tsebo ya papatso / poso karete	Ho balla kutlwisiso mohl.Tema tse bohuwang Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema Tsebo ya popeho le melao ya puo	Tsebo ya makgetha a bonketsisane Bokgoni bah o ngola buka tsatsi	Ho balla kutlwisiso Bokgoni bah o bala le ho sekaseka sengolwa Tsebo ya popeho le melao ya puo	Tsebo le bokgoni ba ho balla hodimo Bokgoni ba ho ngola mangolo a semmuso	Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka sengolwa Tsebo ya melao le popeho ya puo	Tsebo ya ho mamela le ho nehelana Tsebo yah o ngola tema e kgutshwane ya kgokahano	
Resources (other than textbook) to enhance learning												
Teka nwaets	Tekanyets o e seng	.Fana ka ditaelo le ditshupiso	.Mosebetsi wa ho bala.	.Ngola puo e hlophisitsweng	.Mosebetsi ya tema yo balla kutlwisiso	.Tema yo balla kutlwisiso	.Ho balla kutlwisiso mohl	.Bonketsisane .Ngola bukatsatsi	.Mosebetsi wa ho balla kutlwisiso	.Mosebetsi wa ho bala	.Mosebetsi wa ho bala	Mosebetsi wa ho mamella kutlwisiso

2021 Lenaneo la ho ruta le matlafaditsweng : Sesotho Puo ya Bobedi ya Tlatsetso:Kereiti 12



ya semmuso:	.Ngola ditaelo le ditshupiso	.Poeletso ya makgetha le melao ya puo	.Ho nehelana ka puo e hlophisitsweng	.Mosebetsi wa dingolwa .Poeletso ya popeho le melao ya puo.	.Ngola papatso/posok arete	tema ya ho bohuwa .Mosebetsi ya dingolwa .Poeletso ya popeho le melao ya puo.		.Mosebetsi wa dingolwa .Poeletso ya popeho le melao ya puo	hodimo ho hlophisitsweng .Ho ngola lengolo la semmuso	.Mosebetsi wa dingolwa exercise .Poeletso ya popeho le melao ya puo	.Puisano .Poeletso ya makgetha a ho nglola tema e kgutswane Mohl. imeile.
SBA Tekanyets o ya semmuso			MOSEBETSI 4 (25) Wa molomo: Puo e hlophisitsweng (1-2 metsotso moithuti ka mong)				MOSEBETSI 5 (40) Teko 2 Puo tshebetsong (40 metsotso) Papatso (10) Khathunu/ khomiki setiripi (10) Porosa (14) Ditswantsho tse nang le tema e kgutswane (6)			MOSEBETSI 6 (20) Teko 3 Dingolwa (40 metsotso) Dipotso tse kgutswane	



2021 Lenane la ho ruta la naha le matlafaditswengNational: Grade 12 – Kotara 3: Sesotho Puo ya Bobedi ya Tlatsetso

KOTARA 3 (52 Matsatsi)	Beke 1 13 - 16 Phupu (4 matsatsi)	Beke 2 17 – 23 Phupu (5 matsatsi)	Beke 3 26 – 30 Phupu (3 matsatsi)	Beke 4 02 – 06 Phato (5 matsatsi)	Beke 5 09 – 13 Phato (4 matsatsi)	Beke 6 16 – 20 Phato (5 matsatsi)	Beke 7 23 – 27 Phato (5 matsatsi)	Beke 8 30 Pha. – 03 Lwe (5 matsatsi)	Beke 9-11 06-23 Lwe (14 matsatsi)
SLKT Dihlooho	Ho mamela le ho bua (2 dihora) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora) Popeho le melao ya puo (1 hora)	Ho mamela le ho bua (2 dihora) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora)	Ho bala le ho boha (3 dihora.) Popeho le melao ya puo (1 hora)	Ho mamela le ho bua (2 dihora) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora)	Ho bala le ho boha (3 dihora) Popeho le melao ya puo (1 hora)	Hoo mamela le ho bua (2 dihora) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora)	Ho bala le ho boha (3 dihora) Popeho le melao ya puo (1 hora)	MOSEBETSI 9 (200 matswao) HLAHLORO YA SEKA MAKGAOLAKGANG
Dihlooho/bokgoni le makgabane	Ho mamela le ho bua Ho balla hodimo ho itokiseditsweng ka mabaka: e.g. tema ya puisano e kgethilweng Ho ngola le ho nehelana Tema e telele ya kgokahano: Thebotjha (Review) (mohl. Buka, filimi) Tebisitse maikutlo ho: Tsela ya ho ngola Ho rala, Mokgwaritso, Poeletso, Ho ntsha diphoso,	Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontwe le tshebediso ya puo Tema ya sengolwa: Tema ya sengolwa (Mofuta o le MONG): Pale/terama/ palekgutshwe/ dithothokiso Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Popeho, melao le tshebediso ya puo	Ho mamela lo ho bua Ho mamela hoo e seng ha se mmuso: Puisano hodima tema ya sengolwa Ho ngola le ho nehelana Tema e telele ya kgokahanot: Ho ngola lengolo la semmuso sebakeng sa kananelo /kopo/kutlwelo bohloko/ memo/ Tebisa maikutlo ho:	Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontwe le tshebediso ya puo Tema ya sengolwa (Sengolwa se le SENG): Pale/terama/ palekgutshwe/ dithothokiso Ho balla kananelo le kutlwisiso Popeho le melao ya puo Poeletso ya meleo le popeho ya puo	Ho mamela le ho bua Ho mamella kananelo:: Ho mamela terama seyalemoyeng / puo e hatsetsweng / bonketsisane / ho bala tshwantshiso Ho bua hoo e seng ha semmuso: Puisano ka dihlopha, mohl. Ho hlahisa maikutlo hodima tema e mametsweng	Ho bala le ho boha Tema ya sengolwa (Mofuta o le MONG): Pale/Terama/palekgutshwe/dithothokiso Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Ho bala/ho boha ho e keditsweng ka bolokolohi Tema ya matlafatso mohl. Toro, tema e sa kgoleheng	POELETSO Boitlwaetso ba tlhahlobo – Tema tse bohuwang (dipapatsa le dikhathunu) Ho mamela le ho bua Ho bua hoo e seng ha semmuso: Puisano e hodima tema ya sengolwa Ho ngola le ho nehelana Poeletso ho ditema tsa kgokahano Tebisa maikutlo ho:	POEETSO Boitlwaetso ba tlhahlobo Ho bala le ho boha Ho bala ho ekeditsweng ha ditema tsa kutlwisiso tse kgutshwane boemong ba polelo le seratswana: Ho sebediswe dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng ho beoletsa boithuto ba ditema le mekgwa wa ho bala e le ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang Popeho le melao ya puo Poeletso ya melao le popeho ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Tshebediso ya dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng	Pampiri 1: Puo tshebetsong (80 matshwao) (2 dihora) Pampiri 2: Dingolwa (40 matswao) (1½ dihora.) Pampiri 3: Ho ngola (80 matshwao) (2½ dihora)

2021 Lenaneo la ho ruta le matlafaditsweng : Sesotho Puo ya Bobedi ya Tlatsetso:Kereiti 12



	<p>Ho nehelana</p> <p>Tema ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Poeletso ya popeho le melao ya puo</p> <p>Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo</p> <p>Matlafatso ya tshebediso ya puo: polelo ya sehlooho le tse tlatsetsang</p> <p>makgathe</p> <p>Mahokedi</p> <p>Tlotlontswe tshebetsong</p>	<p>Tsela ya ho ngola</p> <p>Ho rala,, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Tema ya popeho, melao le tshebediso ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo</p> <p>Sehalo, lentswe, tshebediso ya maetsi le mahokedi</p> <p>Tlotlontswe tshebetsong</p>	<p>Ho ngola le nehelano</p> <p>Tema e kgutswane ya kgokahano:</p> <p>Ho ngola karete ya memo</p> <p>Tebisa maikutlo ho:</p> <p>Tsela ya ho ngola Ho rala, Mokgwaritso, poeletso, Ho hlaola diphoso, Ho nehelana</p> <p>Tema ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Melao le popeho ya puo</p> <p>Poeletso ya popeho le melao ya puo</p> <p>Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo</p> <p>Mabitso Bonngwe le bongata Nouns Dipotso</p> <p>Tatolano</p> <p>Poeletso ya kwahollo ya puo le tlotlontswe ho sebediswa dingolwa tsa baithuti tse hodima tema tse badilweng</p>	<p>Tsela ya tshebetso</p> <p>Ho rala, Mokgwaritso, Poeletso, Ho laola diphoso, Ho nehelana</p> <p>Tma ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3)</p> <p>Poeletso ya kwahollo ya puo ho sebediswa dingolwa tsa baithuti le tshebetso ya bona hlahlobong ya bohareng ba selemo</p>	<p>ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang</p>	
Tsebo e hlokahalang	<p>Bokgoni ba ho bala</p> <p>Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana</p>	<p>Bokgoni ba ho bala le ho boha</p> <p>Bokgoni bah o bala le ho sekaseka tema</p> <p>Tsebo ya melao le popeho ya puo</p>	<p>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</p> <p>Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana</p>	<p>Bokgoni ba ho bala le ho boha</p> <p>Bokgoni ba ho bala le ho seka seka tema</p> <p>Tsebo ya popeho le melao ya puo</p>	<p>Bokgoni ba ho mamela le ho nehelana</p> <p>Bokgoni bah o ngola karete ya memo</p>	<p>Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema ya sengolwa</p> <p>Bokgoni ba ho bala le ho boha</p> <p>Tsebo ya popeho le melao ya puo</p>	<p>Bokgoni ba ho mamela le ho nehelana</p> <p>Bokgoni ba ho ngola tema tsa kgokahano</p>	<p>Ho balla kutlwisiso</p> <p>Tsebo ya popeho le melao ya puo</p>	
Dithusa thuto (disebediswa tse ding(e seng							<p>Bukana ya mawa a dihlahlobo</p>	<p>Bukana ya mawa a dihlahlobo</p>	

2021 Lenaneo la ho ruta le matlafaditsweng : Sesotho Puo ya Bobedi ya Tlatsetso:Kereiti 12



dibuka tsa ho ruta) ho matlafatsa ho ithuta								Mawa a ho atleha dihlahlobong Dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng	Mawa a ho atleha dihlahlobong Dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng	
Tekanyetso	Tekanyets o e seng ya semmuso : Poeletso	.Ho balla hodimo .Ho ngola tekolobotjha (review)	.Ho bala tema sebakeng sa kutlwisiso .Mosebetsi wa sengolwa .Poeletso ya popeho le melao ya puo	.Puisano .Ho ngola lengolo la semmuso	.Ho balla tema kutlwisiso .Mosebetsi wa sengolwa .Poeletso ya popeho le melao ya puo	.Mosebetsi wa ho mamela .Ho bua ho seng ha semmuso .Ho ngola karete ya memo	.Mosebetsi wa sengolwa .Mosebetsi wa ho bala .Poeletso ya melao le popeho ya puo	.Puisano .Poeletso ya tema tsa kgokahano	.Mosebetsi wa ho bala .Poeletso ya popeho le melao ya puo	
	SBA Tekanyets o ya semmuso			MOSEBETSI 7 (25) Molomo: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (1-2 metsotso moithuti ka mong)		MOSEBETSI 8 (40) Ho ngola: Moqoqo phetelo/thalo so (1 hora)				MOSEBETSI 9 (200) TLHAHLOBO YA SEKA MAKGAOLAKGANG

2021 Lenaneo la naha la ho ruta le matlafaditsweng: Kereiti 12 – Kotara 4: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI

KOTARA 4 (47 matsatsi)		Beke 1 05 – 08 Mphal. (4 matsatsi)	Beke 2 11 – 15 Mphal. (5 matsatsi)	Beke 3 18 – 22 Mphal. (5 matsatsi)	Beke 7-10 25 Mphal.– 08 Tshitwe
SLKT Dihlooho		Ho bala le ho boha (3 dihora.) Melao le popeho ya puo (1 hora)	Ho mamela le ho bua (2 dihora.) Ho ngola le ho nehelana (2 dihora.)	Ho bala le ho boha (3 dihora) Melao le popeho ya puo (1 hora)	Hlahlobo ya makgaolakang (300 matshwao) Pampiri 1: Puo tshebetsong (80 matshwao) (2 dihora.) Pampiri 2: Dingolwa (40 matshwao) (1½ hora.) Pampiri 3: Ho ngola (80 matshwao) (2½ dihora.) Pampiri 4: Molomo (100 matshwao)
Dihlooho/bokgoni le makgabane		Ho bala le ho boha Ho bala ho ekeditsweng ha dingolwa tse kgutshwane sebakeng sa kutlwisiso: Ho sebediswe dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta dingolwa tsa semmuso le mawa a ho ithuta ho bala ho ekeditsweng ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang Popeho le melao ya puo Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebetsong ya puo Ho sebediswe dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng ho boeletsa puo e le ho itokisetsa hlahlobo ya makgaolakang	Ho mamela le ho bua Puo e seng ya semmuso: Puisano ya dihlopha kapa phaphusi e seng ya semmuso e etswang ho itokisetsa hlahlobo ya makgaolakang Ho ngola le ho nehelana Ho sebediswe dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng ho boeletsa makgetha a ho ngola le kgutsufatso e le ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang Tebisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola: Ho rala Ho kgwaritsa Poeletso Ho hlaola diphoso nehelano Tema ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Tema ya dingolwa Sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ha semmuso a dingolwa le mawa a hob ala aekeditsweng ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang Melao le popeho ya puo Poeletso ya melao le popeho ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebetsong ya puo Ho sebediswe dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa dihlahlobo ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang	
Tsebo tse hlokalang		Bokgoni ba Ho balla kutlwisiso Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ha mamela le ho bua Tsebo ya mafuta e fapakaneng ya ho ngola le bokgoni ba ho ngola	Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema Tsebo ya popeho le melao ya puo	
Dithusa thuto (e seng dibuka tsa ho ruta) ho matlafatsa ho ithuta					
Tekanyetso	Tekanyetso e seng ya semmuso: Poeletso	1. Tema ya ho balla kutlwisiso 2. Poeletso ya melao le popeho ya puo	1. Poeletso ya kgutsufatso 2. Poeletso ya mefuta ya ho ngola	1. Poeletso ya dingolwa 2. Poeletso ya popeho le melao ya puo	
	SBA				



	Tekanyetso ya semmuso				
--	------------------------------	--	--	--	--